



Crna Gora

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU

PLANA INTEGRITETA

Izvještajni period
(januar-decembar 2020. godine)

UVOD

Plan integriteta JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi usvojen je 27.09.2018. godine br 09-1250/1, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.Plan integriteta JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi se sastoji od pet djelova, odnosno oblasti: Rukovođenje i upravljanje; Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih; Planiranje i upravljanje finansijama; Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata i Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite, odnosno od mjera koje se odnose na JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi. Struktura plana sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Prvi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta JU Centra za socijalni rad za opštinu Herceg Novi , odnosi se na period januar-decembar 2016. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta rukovodilac službe za finansijsko administrativne i tehničke poslove Milan Bajčetić br.09-1207 od 28.03.2016.godine, te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, br.09-1250/1 od 31.03.2016. godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnosi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada JU Centara za socijalni rad za opštinu Herceg Novi, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar JU Centara za socijalni rad za opštinu Herceg Novi , kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: (naziv organa vlasti);

I. Opšte oblasti

1. **Rukovođenje i upravljanje;**
2. **Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;**
3. **Planiranje i upravljanje finansijama;**
4. **Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.**

II. Posebne oblasti

5. **Pružanje usluga socijalne i dječije zaštite**

TABELARARNI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA

NAZIV ORGANA VLASTI: JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi								
Broj i naziv oblasti rizika	Broj rezidualnih rizika	Broj mjera za smanjenje rizika	Broj i Stepen realizacije mjera			Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano		
			R	DR	NR	↑ povećan rizik	= nepromijenjen rizik	↓ smanjen rizik
1. Rukovodjenje i upravljanje	7	9	4 (45%)	3 (33%)	2 (22%)	1	5	1
2. Kadrovska politika	5	12	6 (50%)	5 (42%)	1 (8%)	1	2	2
3. Planiranje i upravljanje finansijama	5	5	2 (40%)	2 (40%)	1 (20%)	1	2	2
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	6	7	5 (72%)	1 (14%)	1 (14%)	1	2	3
5.Pružanje usluga socijalne i dječije zaštite	7	10	6 (60%)	4 (40%)	0 (0%)	0	3	4
Ukupno:	30	43	23 (53%)	15 (35%)	5 (12%)	4	14	12

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove poštено, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mesta, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

- /V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjeru kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju „najmanju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

JU Centar za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po slj ed ice	Pr ojen a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mјere		
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije	Podzakonska akta Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korištenje diskrecionih odluka.	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije. Razmotriti mogućnost usvajanja procedura o diskrecionom odlučivanju.	direktor rukovodioci direktor rukovodioci	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Izmjena i dopuna Knjige procedura sa internim pravilima u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona i podzakonskih akata. Nije realizovano Razmatrana mogućnost usvajanja procedura o diskrecionom odlučivanju, ali nije usvojena.	Nije realizovano Razmatrana mogućnost usvajanja procedura o diskrecionom odlučivanju, ali nije usvojena.	Realizovano Informisanje se vrši preko internet stranica Ministarstva finasija i socijalnog

						Kontinuirano praćenje i sprovođenje zakonske regulative iz oblasti rukovođenja i upravljanja	direktor rukovodioci			staranja i ovog Centra, kao i obavještenjima lokalnih medija.
										Djelimično realizovano Službenik na pravnim poslovima je ovlaštena osoba za redovno praćenje i sprovođenje zakonske regulative iz oblasti rukovođenja i upravljanja,
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije	Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjenja javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu ustanove.	5 4 20	Donošenje godišnjeg plana rada. Godišnja analiza planova i programa rada. Objavljivanje plana rada na internet stranici.	direktor rukovodioci direktor direktor	kontinuirano	↑	Realizovano U zakonskom roku donešen plan rada. Djelimično realizovano Direktor vrši analizu planova i programa rada, bez regulisanog načina kroz interna pravila. Nije realizovano Plan rada nije objavljen na internet

					Ažuriranje i izradivanje internih pravila i procedura.	direktor rukovodioци			stranici. Realizovano U skladu sa izmjenama Zakona i podzakonskih akata, vrši se ažuriranje i izrada novih internih pravila i procedura.
					Kontinuirano praćenje propisa.	direktor rukovodioци			Realizovano Zadužen radnik na pravnim poslovima da kontinuirano prati izmjene i dopune propisa.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona. Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih.	5 5 25	Jačanje kadrovskih kapaciteta i usagašavanje sa stvarnim potrebama. Kontinuirana obuka svih zaposlenih.	direktor rukovodioци	Kontinuirano	↑ Djelimično realizovano Kadrovski kapaciteti nijesu do kraja ispunjeni zbog produžetka Plana optimizacije radnih mesta Djelimično realizovano Smanjen broj edukacija i obuka zaposlenih zbog

					Izvršiti analizu kadrovskih kapaciteta.	direktor			Realizovano Izvršena analiza kadrovskih kapaciteta.
					Informisati sve zaposlene u vezi etičkog kodeksa i o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioци obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.	direktor rukovodioци			Realizovano Svi zaposleni su informisani i dostupan i je etički kodeks na internet stranici Centra. Internim pravilom su obavješteni svi zaposleni o obavezama i evidencijama primljenih poklona.
					Izaditi plan za stručno osposobljavanje zaposlenih.	direktor			Realizovano U saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječiju zaštitu napravljen je plan za stručnog osposobljavanja zaposlenih.
					Donjeti interno pravilo o postupanju po prijavi zviždača.	direktor			Realizovano Dojneto interno pravilo o postupanju

						Donjeti interno pravilo o postupanju po prijavi u slučaju zlostavljanja na radu(mobing).	direktor		po prijavi zviždača
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci svi zaposleni	Sukob interesa Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i pravilnici	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sproveđenja zakonskih procedura.	5 6 30	Jačanje kadrovskih kapaciteta i usagašavanje sa stvarnim potrebama. Kontinuirana obuka svih zaposlenih.	direktor direktor rukovodioci	↑	Djelimično realizovano Kadrovske kapaciteti nijesu do kraja realizovani i usaglašeni sa stvarnim potrebama iz razloga produženja Plana optimizacije radnih mesta Djelimično realizovano Obuka zaposlenih usporena zbog epidemiološke situacije, samim tim otkazani i odloženi semeinari i edukacije za zaposlene.

					Izvršiti analizu kadrovskih kapaciteta.	direktor rukovodioci			Realizovano Izvršena je analiza kadrovskih kapaciteta.
					Izaditi plan za stručno osposobljavanje zaposlenih.	direktor			Realizovano U saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječiju zaštitu donesen plan stručnog osposobljavanja zaposlenih.
					Donjeti interno pravilo propisivanje trajanja oglasa, kriterijume bodovanja i donošenje odluke o izboru kandidata.	direktor			Nije realizovano Nije donjeto interno pravilo o propisivanju trajanja oglasa, kriterijuma bodovanja i donošenja odluke o izboru kandidata. Zapošljavanje se vrši u skladu sa zakonskim propisima
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Finansijsko planiranje i izvještavanje.	3 7 21	Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	direktor rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	↑ Nije realizovano Nismo dobijali pozive za obuke i seminare na temu planiranja budžeta, ali smjernice za

		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja				Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	direktor rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	ispunjavanje planiranja budžeta su precizno definisane.
									Realizovano Obezbeđeno učešće iz drugih službi prilikom planiranja budžeta.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci. Provjera o unešenim antikorupcijskim klausulama u sve ugovore o javnim nabavkama. Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova	4 6 24	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora o javnim nabavkama na internet stranici. Sprovoditi redovne kontrole pri realizaciji ugovora proisteklih iz postupka javne nabavke.	direktor službenik za javne nabavke		↑ Djelimično realizovano Objavljavljeni svи ugovri u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Realizovano Službenik za javne nabavke u saradnji sa računovodstvom redovno kontroliše realizaciju ugovora proisteklih iz postupka javne nabavke. Djelimično realizovano Smanjen broj obuka službenika za javne nabavke usled izmjene

										i dopune Zakona o javnim nabavkama, zbog epidemiološk e situacije.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodioci arhivar	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Curenje informacija u vezi određenih prava i ličnih podataka korisnika ustanove	4 6 24	Izraditi komunikacionu strategiju. Odrediti lice za komunikaciju sa javnošću. Godišnje objavljivati vodič za pristup informacijama.	direktor rukovodioci direktor	Kontinuirano Realizovano	↓ Realizovano Razmatrana je komunikacion a strategija, nije usvojena. Djelimično realizovano Ovlašteni zaposleni za postavljanje dokumentacij e na internet stranici. Direktor obavještava preko lokalnih medija, javnost o preduzetim mjerama iz oblasti socijalne i dječije zaštite.	Objavljen na internet stranici godišnji vodič za poristup informacijam a.

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor arhivar svi zaposleni	Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatna zaštita informacionog sistema. Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanje dokumentacije.	4	5	20	Izraditi analizu efikasnosti i primjenjivosti mjera fizičke bezbjednosti podataka.	direktor arhivar		↓	Realizovano Podaci se čuvaju u elektronskoj i pisanoj formi preko upisnisknika propisanih zakonom. Donešeno interno pravilo o zaštiti podataka.
								Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima.		arhivar svi zaposleni		Realizovano Obezbijeden kontinuirani stručni nadzor nad podacima.
								Kontinuirano obučavati novi zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.		direktor arhivar svi zaposleni		Realizovano Obezbjedena obuka novi zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.
								Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili nevidljiviranja dokumentacije.		arhivar svi zaposleni		Realizovano Vrši se redovna kontrola nad prijemom i razvrstavanje m dokumentacij e na dnevnom nivou.

5.1	Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	direktor rukovodioci svi zaposleni stručna služba	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Donošenje nezakonitih odluka	Interni akta institucije Mogućnost ulaganja žalbi Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedovoljna transparentnost i objektivnost prilikom odlučivanja o dodjeli materijalnih davanja i usluga socijalne i dječje zaštite. Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite. Neadekvatno postupanje službenika prema korisnicima socijalne i dječje zaštite.	5	6	30	Obezbijediti transparentne i jasne kriterijume u odlučivanju.	direktor rukovodioci	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Blagovremen o rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Nije donjeto interno pravilo o diskrecionom odlučivanju.
									Transparentna podjela radnih zadataka.				Djelimično realizovano Nije donjeto interno pravilo o podjeli radnih zadataka. Direktor djeli radne zadatke rukovodiocima, rukovodici transparentno djele zaposlenima radne zadatke.
									Vršiti kontinuiranu edukaciju zaposlenih.				Djelimično realizovano Vrši se kontinuirana edukacija zaposlenih, u skladu sa potrebama i mogućnostima a usled epidemijološke situacije.

							Vodenje evidencije o žalbama na službenike, na osnovu koje će se definisati određene kontrolne mjere ili sankcije.	direktor svi zaposleni		Realizovano Interno pravilo je u skladu sa zakonom propisalo i realizovalo, postavljena je kutija za žalbe i propisane su procedure za postupanje po žalbama.
5.2	Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	direktor svi zaposleni	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite. Neadekvatno postupanje službenika prema korisnicima socijalne i dječje zaštite.	4 7 28	Ažuriranje internih pravila i procedura u Službi za materijalna davanja i pravne poslove. Ažuriranje internih pravila i procedura u Službi za djecu i mlade, odrasla i stara lica. Donjeti interno pravilo o hitnosti postupaka po prioritetima.	direktor stručna služba direktor stručna služba direktor rukovodioci	↔	Realizovano Ažurirana i usaglašena interna pravila i procedura u skladu za novim zakonskim regulativama. Realizovano Ažurirana i usaglašena interna pravila i procedura u skladu za novim zakonskim regulativama. Donošenje godišnjih i mjesecnih planova pripravnosti stručnih radnika. Realizovano Izrađena interna

										pravila o hitnosti postupaka po prioritetima u skladu sa zakonskom regulativom.
5.3 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	direktor svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje .	4 7 28	Unaprjediti i obezbjediti uslove za rad sa licima sa invaliditetom. Obezobjediti natpisne i orijentacione sheme prostorija ustanove na Brajevom pismu.	direktor svi zaposleni		↓	Djelimično realizovano Djelimično su ispunjeni uslovi za prijem i rad lica sa invaliditetom. Realizovano Postavljena je tabla sa natpisima i orijentacione sheme prostorija ustanove na Brajevom pismu u prostorijama Centra i na vratima kancelarija natpisi zaposlenih i zvanje ispisano na Brajevom pismu. Realizovano Posojanje multidisplinarnog tima za borbu protiv nasilja u porodici. Tim za podršku lica sa mentalnim poteškoćama

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi, definisanih Zakonom o sprječavanju korupcije, i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi, te izrađen detaljan Plan integriteta JU Centra za socijalni rad za opštinu Herceg Novi, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretnе mјere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi je sproveo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mјera sadržanih u planu integriteta, čiji prvi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mјera za smanjenje rizika, predlažem direktoru Vladimiru Deliću da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

VLASTI

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU

Broj: 09-

Herceg Novi, 14.04.2021. godine